

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/23-19/2 Žabljak: 27.01.2023 godine</p>	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva <b>MALINIĆ KRISTINE iz Tivta</b> , izdaje:	
2	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
3	<b>Za izgradnju objekta mješovite namjene, na urbanističkoj parceli UP 128 koju čine katastarske parcele br. 2145/13, 2147/10 i 2147/7 KO Žabljak I u zahvatu Državne studije lokacije "Ivan Do" Opština Žabljak ( sl. List CG br. 52/18).</b>	
4	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>MALINIĆ KRISTINA</b>
5	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>  Shodno grafičkom prilogu 1 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata i grafičkom prilogu 4 analiza postojećeg stanja – parcela je neizgradjena.  <b>Prirodni uslovi</b> <b>Geološki sastav i tektonika terena</b> Na području Žabljaka opštine najviše su zastupljene karbonatne, zatim glacijalne stijene, dok su klastične sedimentne i vulkanske stijene samo mjestimično razvijene. Po vremenu nastanka pripadaju geološkoj eri Mezozoika (period vremena u istoriji planete Zemlje od 251 do 65 miliona godina) odnosno geološkim periodima: trijas, jura i kreda i geološkoj eri Kenozoik (poslednjih 65 miliona godina), odnosno geološkim periodima paleogen i kvartar. Područje opštine Žabljak najvećim dijelom pripada Durmitorskoj tektonskoj jedinici, zatim tektonskoj jedinici Čehotine, a samo na površini od oko 6km, istočno od Sedlene grede i Ranisave – zahvata i Kučku tektonsku jedinicu (M. Mirković i P. Vujišić, 1989).  <b>Geomorfološke odlike terena</b> Osnovna geomorfološka podjela područja opštine podrazumijeva četiri specifične prostorne cjeline sa naglašenom fizionomijom: masiv Durmitora, kanjon rijeke Tare, površ Jezera i masiv Sinjajevine. <b>Masiv Durmitora</b> predstavlja markantnu reljefnu cjelinu koja je ispresjecana mnogobrojnim kanjonima rijeka i potoka, sa velikim brojem vrtača, uvala, zaravni, planinskih oka i drugih karstnih tvorevina; kao poseban fenomen prirode. Iz njegovog planinskog masiva izbjiga veliki broj posebno interesantnih vrhova grebena i prevoja sa različitim oblicima. Na Durmitoru je nekoliko desetina vrhova viših	

od 2000m, od kojih je najviši Bobotov kuk sa 2522 metara, a najniži teren je nizvodno od ušća Sušice u Taru, gdje je nadmorska visina oko 515m, tako da je visinska razlika na prostoru NP "Durmitor" preko 2000 metara.

**Kanjon Tare**, kao jedinstvena pojava po svojoj dubini, od 1000m, a mjestimično i 1300m, svrstava se odmah iza Velikog kanjona rijeke Kolorado (SAD). Kanjon Tare se prostire od ušća Bistrice do Šćepan polja (opština Plužine) i ima dužinu od 78km. Kanjon je usječen u trijaskim i jurskim krečnjacima, čija se moćnost povećava u donjem dijelu rijeke Tare. U samom kanjonu je vrlo malo proširenja i ona se javljaju na mjestima gdje su u podini trijaskih krečnjaka škriljci i pješčari donjem trijasu; na području opštine Žabljak evidentirano je samo jedno proširenje kod naselja Tepca. Pored kanjona Tare, po svojoj prepoznatljivosti ističe se i *Rijeka Sušica*. Kanjon Sušice je smješten između Durmitora i Pivske planine, dug je 15km i dubok 700m.

**Površ Jezera** predstavlja zaravnjen plato nadmorske visine od 1300 do 1500m koji prostorno objedinjava područje opštine i vezuje planinske lance Durmitora sa kanjonskom dolinom Tare.

**Sinjajevina** je prostrana planinska visoravan, duga oko 40km i široka oko 15km, koja leži u polukrugu dubokog kanjona Tare. Ona je najveća krečnjačka zaravan – površ u Crnoj Gori, a zajedno sa Durmitorom predstavlja najveću morfološku jedinicu Sjeverozapadne Crne Gore.

Na području opštine Žabljak djelovali su i djeluju gotovo **svi oblici stvaranja reljeфа** osim vulkanskih.

#### **Hidrogeološke odlike terena i inženjersko-geološka klasifikacija stijena**

Na teritoriji Opštine Žabljak mogu se izdvojiti na osnovu hidrogeoloških svojstava sledeće stijenske mase:

- Slabo do dobro propusne stijene intergranularne poroznosti,
- Dobro propusne stijene pukotinsko-kavernoze poroznosti,
- Slabo propusne stijene,
- Pretežno nepropusne stijene.

Sa inženjersko-geološkog aspekta na teritoriji opštine Žabljak mogu se generalno izdvojiti sledeće grupe stijena: vezane (dobro okamenjene, slabo okamenjene) i nevezane.

U grupu vezanih dobrookamenjenih stijena mogu se uvrstiti: karbonatne i silicijske stijenske mase predstavljene slojevitim i masivnim krečnjacima, dolomitima, krečnjacima sa rožnacima, laporovitim krečnjacima trijaske i jurske starosti, vulanske stijene predstavljene andezitima trijaske starosti i dijabaz rožnjačke formacije jurske starosti.

Ove stijenske mase izgradjuju uglavnom dobro nosive i stabilne terene, izuzev duž kanjonskog dijela Tare gdje su moguće pojave nestabilnosti u vidu odrona, i prema geotehničkim karakteristikama i fizičkomehaničkim svojstvima odlikuju se relativno povoljnim inženjersko-geološkim svojstvima sa aspekta prostornog planiranja i izgradnje. Ograničavajući faktori za gradnju na dijelu terena izgradjenom od ovih stijenskih masa su nagib terena i skaršćenost karbonatnih stijenskih masa.

U grupu nevezanih stijena mogu se uvrstiti glacijalni, glaciofluvijalni, deluvijalni i aluvijalni sedimenti.

Procijenjene vrijednosti morenskih sedimenata na prostoru jezerske visoravni su u granicama.

Sa aspekta stabilnosti na teritoriji Opštine Žabljak mogu se izdvojiti:

- stabilni tereni zastupljeni na širem prostoru Sinjajevine i Jezerske visoravni,
- uslovno stabilni tereni. To su tereni koji su stabilni u prirodnim uslovima, međutim u uslovima izvodjenja gradjevinskih objekata, odnosno nekontrolisanog zasijecanja padina, kao i u dinamičkim uslovima moguće su odredjene pojave nestabilnosti. To se u prvom redu odnosi na terene Rasove (od Đurđevića Tare do Aluga), zatim Selina i na područje Tepaca;
- nestabilni tereni u koje su uvršćeni kanjonski djelovi Tare i Sušice u kojima se dogadjaju odroni i sipari, kao i uvale na padinama Durmitora koje su većinom pokrivenе naslagama slabo vezanih osulina i siparma.

#### **Hidrografsko-hidrološke karakteristike**

Područje opštine Žabljak karakterišu sljedeći hidrografski objekti: pištevine, izvori, vrela, estavele, ponori i ponornice, stalni i povremeni vodotokovi, bukovi i vodopadi, stalna i povremena jezera, bare i lokve. Svi zajedno imaju izuzetan značaj za vodosnabdijevanje naselja, turističke i sportsko-rekreativne aktivnosti, uzgoj ribe, napajanje stoke, za kvalitetne pašnjake i livade na obalama vodenih tokova, održavanje specifičnih i zaštićenih ekosistema i dr.

#### **Pedološke karakteristike**

Zemljište na području opštine Žabljak je formirano na osnovu pedogenetskih činilaca, a najviše pod uticajem geološke podlage, reljefa, klime i vegetacije, što je uslovilo pojavu različitih tipova zemljišta po tipovima, osobinama i svojstvima.

Na Žablačkom području izdvojeno je 14 sistematskih jedinica koje se mogu svrstati u dvije grupe:

- crnice (buavice) na krečnjacima i krečnjačkim drobinama,
- smeđa zemljišta na silikatnim podlogama i mješavini silikata i krečnjaka.

	<p>U okviru područja opštine Žabljak postoje zemljišta od IV do VIII bonitetne klase.</p> <p><b>Biogeografske odlike (flora i fauna)</b></p> <p>Durmitor je najveća planina u Dinaridima i predstavlja jedan od centara razvoja balkanske, a posebno dinarske flore. Opasan je imozantnim kanjonima Pive i Tare, koji se karakterišu mnogim florističkim specifičnostima u prvom redu kao reg-fugijumi endemične flore. Na Durmitoru se nalazi veliki broj endemita pa i alpskih i alpsko-arktičkih flornih elemenata. Često se na južnim padinama Durmitora, a naročito u kanjonskim dolinama, sretnu čak i mediteranski florni elementi.</p> <p>Na cijelom ovom prostoru ima pet osnovnih biotopa: Biotop visokoplaninskih pašnjaka i kamenjara, Biotop stijena i litica, Biotop četinarskih šuma, Biotop listopadnih šuma i Biotop vodenih obiekata.</p> <p><b>Pejzažne vrijednosti</b></p> <p>U bogatom pejzažu Žabljaka područja, moguće je izdvojiti (prema B. Atanackoviću i M. Vučkoviću) šest tipova pejzaža:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- močvarni tip (karakterističan za priobalne dijelove planinskih jezera, naročito u ljetnjem periodu zbog poniranja njihovih voda i vremenski smanjenog dotoka; kod pojedinih jezera usled procesa eutrofikacije dolazi do bujanja močvarne vegetacije i postepenog pretvaranja u močvare – npr. Barne i Pošćensko jezero);</li> <li>- brdski tip (obuhvata prostor blažih padina i terasa u kanjonu Tare sa termofilnom vegetacijom grabića; tu su krčenjem šiblja nastale manje poljoprivredne površine, a prisutna su i manja naselja);</li> <li>- mezofilni tip (obuhvata zone pod brdskom i subalpskom vegetacijom, odnosno pod livadama i pašnjacima; ovo je najkarakterističniji tip pejzaža na području opštine);</li> <li>- planinski tip (obuhvata više subalpske zone široko rasprostranjenih livada kosanica, pašnjaka, mozaično raspoređenih šumskih kompleksa četinarske vegetacije, kao i stočarske katune);</li> <li>- visokoplaninski tip (obuhvata prostore planinskih vrhova i litica i uglavnom se poklapa sa zonom gornje šumske granice – bor krvulj);</li> <li>- antropogeni tip (rezultat antropogenih zahvata u prirodi, kao što su manja naselja razbijenog tipa, putevi, staze, žičare, planinski domovi, odmarališta, vidikovci);</li> </ul>
6	<b>PLANIRANO STANJE</b>
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p>Prema grafičkom prilogu 05. Plan namjene površina, UP 140 je predviđena za izgradnju objekata MN mješovite namjene.</p> <p>Površine mješovite namjene su predviđene za stanovanje i druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju, od kojih nijedna nije preovlađujuća.</p> <p>Namjena stanovanja obuhvata objekte stalnog i povremenog stanovanja, u vidu stanova i vila. Ostale namjene mogu biti ugostiteljske – kafe, restoran, turističke - vile i kuće za izdavanje, turistički apartmani, i komercijalni sadržaji – manje trgovine i lične usluge.</p> <p>Parcele sa namjenom MN su djelimično izgrađene. Planom se predviđa izgradnja novih objekata prema parametrima datim u Planu uz poštovanje definisanih građevinskih linija.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Određene su granice urbanističkih parcella, čije su prelomne tačke geodetski definisane u grafičkom prilogu <i>Plan parcelacije</i>.</p> <p>Urbanističke parcele imaju obezbijeden direktni kolski i pješački pristup sa javne saobraćajne površine. Planom se daje mogućnost spajanja susjednih urbanističkih parcella iste namjene.</p> <p>Kapaciteti spojenih urbanističkih parcella odgovaraju zbiru kapaciteta na pojedinim parcelama.</p> <p><b>Opšti uslovi za izgradnju</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim veličinama zauzetosti terena, spratnosti i bruto građevinske površine;</li> <li>▪ Ostavlja se mogućnost izgradnja podruma;</li> <li>▪ Ubrutograđevinsku površinu planiranih objekata učinjati površinu ukorisnog prostora, koji je planiran usvimažama objekta (podrum - suteren - prizemlje - sprat - potkrovje), izuzimajući površinu garažnog prostora i tehničkih prostorija u podzemnoj etaži, koja ne ulazi u obračun BGP na urbanističkoj</li> </ul>

	<p>parceli;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla;</li> <li>▪ Izbor fundiranja objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata;</li> <li>▪ Prilikom izgradnje objekata u cilju obezbeđenje stabilnosti terena, potrebno je izvršiti odgovarajuće saniranje terena, ako se to pojavi potreba;</li> <li>▪ Da bi se omogućila izgradnja objekata i uređenje terena, prije realizacije definisane ovim Planom, potrebno je izvršiti raščišćavanje i nivelaciju terena, regulisanje odvodnih kanala i komunalno opremanje zemljišta;</li> <li>▪ Kote koje su date u Planu regulacije i nivelacije nijesu uslovne. Kroz izradu tehničke dokumentacije saobraćajnica, moguće su manje korekcije kota iz Plana, uz uslov da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.</li> </ul> <p>Na urbanističkim parcelama je moguće graditi jedan ili više objekata.</p> <p><b>Intervencije na postojećim objektima</b></p> <p><u>Dograditi i nadograditi se shodno planskim parametrima mogu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Postojeći objekti koji zadovoljavaju uslov propisan Planom, a odnosi se na kompletiranje minimalne veličine urbanističke parcele;</li> <li>b. Postojeći objekti koji imaju niže indekse zauzetosti, izgrađenosti i spratnosti od onih koji su propisani Planom, za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, koji nisu prešli definisanu građevinsku liniju prema susjednim parcelama, niti regulacionu liniju prema javnoj površini;</li> <li>c. Postojeći objekti koji imaju niže indekse zauzetosti, izgrađenosti i spratnosti od onih koji su propisani Planom, za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, a koji su uz saglasnost susjeda prešli definisanu građevinsku liniju prema susjednim parcelama, i nisu prešli regulacionu liniju prema javnoj površini.</li> </ol>
7.3.	<b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b>
	<p><b>Regulaciona linija</b> je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene.</p> <p><b>Građevinska linija</b> je linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.</p> <p>Građevinska linija prema javnoj površini i na urbanističkim parcelama sa novim objektima je definisana tačakama sa koordinatama, i prikazana u grafičkom prilogu <i>Plan regulacije i nivelacije</i>.</p> <p>Na urbanističkim parcelama na kojima građevinska linija nije grafički definisana, minimalno rastojanje od granica urbanističke parcele je 2m. Moguće je graditi objekat na ivici parcele, ili na rastojanju manjem od 2m, jedino uz pismenu saglasnost graničnih susjeda.</p> <p>Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.</p> <p><b>Visinska regulacija</b> definisana je maksimalnim brojem nadzemnih etaža, odnosno maksimalno dozvoljenom visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.</p> <p>Etaže mogu biti podzemne i nadzemne.</p> <p>Podzemna etaža je podrum, a nadzemne etaže su suteren, prizemlje, sprat i potkrovљe.</p> <p><b>Podrum</b> je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00m, čiji je horizontalni gabarit definisan gradjevinskom linijom i ne može biti veći od urbanističke parcele.</p> <p>Ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena smatra se kota konačno uredjenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p><b>Suteren</b> je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelišanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani gradjevinskom linijom.</p> <p>Suteren može biti na ravnom ili denivelisanom terenu.</p> <p>Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1m konačno nivelišanog i uredjenog terena oko objekta.</p> <p>Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugradjen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.0m.</p> <p>Nije dozvoljena naknadna prenamjena garaža i tehničkih prostorija u suterenu u druge namjene.</p> <p><b>Prizemlje</b> je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uredjenog terena, tj. prva etaža iznad suterena. Za stambene objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20m iznad kote konačno uredjenog i nivelišnog terena oko objekta.</p> <p><b>Sprat</b> je svaka etaža između prizemlja i potkrovљa/ krova.</p> <p><b>Potkrovљje</b> ili završna etaža se nalazi iznad poslednjeg sprata. Najniža svjetla visina potkrovљa ne smije biti veća od 1.2m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovљa i spratova poklapaju.</p>

	<p><b>Tavan</b> je dio objekta bez nadzidka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije poslednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža. Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavana u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun BGP sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu.</p>
7	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b><u>Seizmička aktivnost</u></b>  Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9° MCS skale). Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7° i 8° MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata (na području opštine zemljotresi sedmog stepena mogu se očekivati u zapadnom i jugozapadnom dijelu opštine – u naseljima Pošćensko-komarskog kraja, dok se seizmički potresi osmog stepena mogu očekivati u ostalom dijelu opštine – područje Sinjajevine, Šaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najблиža seizmogena zona ovom području nalazi se u neposrednoj okolini Berana koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8° MCS skale.</p> <p><b>Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda</b>  U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br. 13/07 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Službeni list RCG", broj 8/93).  Pored mjera zaštite koje su postignute samim urbanističkim rješenjem ovim uslovima se nalažu obaveze prilikom izrade tehničke dokumentacije kako bi se ostvarile potrebne preventivne mjere zaštite od katastrofa i razaranja.  Radi zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti inženjersko geoloških i seizmičkih uslova tla, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa mikroseizmičkom rejonizacijom terena.  Neophodno je sprovesti nakanadna geotehnička istraživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.  Zbog visokog stepena seizmičke opasnosti sve proračune seizmičke stabilnosti izgadnje zasnivati na posebno izradjenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, a objekte od opšteg interesa sračunati sa većim stepenom opšte seizmičnosti kompleksa.  Pri planiranju saobraćajne mreže i objekata koji zahtijevaju veće intevencije u tlu (dubina veća od 2m) potrebno je predvidjeti odgovarajuće sanacione radove.  Urbanističko rješenje dispozicijom objekata, saobraćajnica i uređenjem slobodnih površina obezbjeduje mogućnost intevencije svih komunalnih vozila, o čemu treba posebno voditi računa pri izradi tehničke dokumentacije.  U pogledu građevinskih mjera zaštite, objekti i infrastruktura treba da budu projektovani i građeni u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima za odgovarajući sadržaj.  Svi drugi elementi u vezi zaštite materijalnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu sa važećim propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i požara, tako da je za svaku gradnju potrebno pribaviti uslove i saglasnost od nadležnog organa u opštini, na tehničku dokumentaciju i izvedeni objekat.</p> <p><b>Mjere zaštite od požara i eksplozija</b>  U cilju zaštite od požara u okviru planskog rješenja svim objektima je obezbijeđen saobraćajni pristup za vatrogasna vozila, sa propisanom udaljenošću kolovoza od objekta.  Širine planiranih saobraćajnica prilagođene su pristupu i manevriranju vatrogasnih vozila.  Planskim rješenjem je obezbijeđena udaljenost izmedju pojedinih objekata, kao i uslovi za evakuaciju u slučaju požara.  U okviru rješenja hidrotehničkog sistema obezbijeđena je voda za gašenje požara.  U cilju obezbjedjenja mjera zaštite od požara, prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije za turističke objekte i objekat stanice Žičare Ivan Do - Bosača, potrebno je predvidjeti uređajaje za automatsku dojavu požara, uređajaje za gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja. Za ove objekte je obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se</p>

definišu zone opasanosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spašavanja prema izradjenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa važećom regulatoivom.

Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno je pribaviti mišljenje na lokaciju od nadležnog organa, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte.

Prilikom projektovanja objekata, a primjenom svih Pravilnika koji važe za ovu oblast, obezbjeđuju se sve ostale mjere zaštite od požara

Projektну dokumentaciju raditi shodno:

- Zakonu o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11),
- Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ“, broj 30/91),
- Pravilniku o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, broj 8/95),
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, broj 7/84),
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, broj 24/87),
- Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Službeni list CG“, broj 9/12),
- Pravilniku o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br. 20/71 i 23/71),
- Pravilniku o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, broj 27/71),
- Pravilniku o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br. 24/71 i 26/71).

#### **Uklanjanje komunalnog otpada**

Prilikom upravljanja komunalnim otpadom, kao i drugim vrstama otpada, treba se rukovoditi principima Strategije upravljanja otpadom Crne Gore do 2030. godine, Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015.-2020. godina i Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list RCG“, br. 64/11, 39/16). Novim Državnim planom upravljanja otpadom za period 2014-2020. godine, definisan je tačan broj centara za obradu otpada, kao i ostalih infrastrukturnih objekata u Crnoj Gori (centri za prijem otpada, transfer stанице, postrojenja za povrat materijala, centri za obradu otpada, postrojenja za kompostiranje, skladišta građevinskog otpada i dr.).

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Korisnici prostora zone zahvata dužni su da primijene tehnološki postupak, koriste sirovine i druge materijale i organizuju uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak komunalnog otpada.

Kontejneri će biti postavljeni na proširenjima uz ivicu puta u naseljenom području. U okviru hotelskog kompleksa (parkinga) biće postavljena dva kontejnera u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom, isl.

Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima na sanitarnu deponiju u Žabljaku. Sakupljanje i transprt otpada je potrebno organizovati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Klimatska specifičnost ovog područja (zima koja u prosjeku traje više od 6 mjeseci) dodatno usložnjava posao sakupljanja i odvoza otpada, o čemu takođe treba voditi računa.

Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način.

U okviru planskog rješenja zahvata DSL, svim objektima je obezbijeđen pristup sa kolskih saobraćajnica, uz koje će se, shodno smjernicama Lokalnog plana upravljanja otpadom, odrediti mesta za odlaganje otpada.

Upravljanje otpadom odvijaće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom Žabljaka, kojim ce se definisati tačne lokacije kontejnera.

S obzirom da je ovim planom predložena izgradnja objekata, odnosno da će se prilikom pomenutih aktivnosti generisati količine građevinskog otpada, planom upravljanja građevinskim otpadom koji će sačiniti Investitor, definisće se obrada ovog građevinskog otpada, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Službeni list CG“, br. 64/11 i 39/16) i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Službeni list CG", broj 50/12).

8	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p><b>Mjere zaštite životne sredine</b></p> <p>Mjere zaštite životne sredine imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja svedu u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi.</p> <p>Kvalitet životne sredine u opštini Žabljak je dobar, a sprovođenje mjera zaštite uticaće na njegovo očuvanje, smanjenje rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine što će se odraziti i na obezbijdenje sveukupnog kvaliteta života na području Plana i šire zone.</p> <p><b>Zaštita zemljišta</b></p> <p>U zoni zahvata DSL je evidentirano nekoliko kategorija zemljišta: šumsko, poljoprivredno i građevinsko.</p> <p>Očuvanje i zaštita zemljišta će se sprovoditi primjenom sledećih mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uspostavljanjem strogih granica zona za izgradnju objekata;</li> <li>- kontrolisanom sjećom autohtonih šumskih vrsta; sjeću šuma treba planirati i sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15) koje se odnose na doznaku i sjeću stabala;</li> <li>- kontrolišanom primjenom hemijskih sredstava u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji;</li> <li>- edukaciji stanovništva o prednostima proizvodnje ekološki bezbjedne hrane.</li> </ul> <p><b>Zaštita vazduha</b></p> <p>Očuvanje kvaliteta vazduha u naselju Ivan Do ostvariće se primjenom sledećih mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korišćenje obnovljivih izvora energije za zagrijevanje objekata;</li> <li>- projektovanjem visine dimnjaka i drugih ispusta zagadenja u vazduh prema evropskim normama i standardima;</li> <li>- postavljanjem zaštitnih pojaseva zelenila prema frekventnim saobraćajnicama;</li> <li>- izrada Procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata koji su za to predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.</li> </ul> <p>Od značaja za zaštitu vazduha je kontrola aerozagadjenja koje će se sprovesti kroz uspostavljanje monitoring sistema, kojim bi se na adekvatan način pratile promjene osnovnih parametara kvaliteta vazduha.</p> <p><b>Zaštita voda</b></p> <p>Prioritetne aktivnosti sa aspekta zaštite voda u opštini se odnose na izgradnju postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda grada Žabljaka i Njegovače.</p> <p>Ispravnost kvaliteta voda u naselju Ivan Do i široj zoni će se sprovoditi primjenom sledećih mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnjom kanalizacione mreže u naselju, i njenim odvodjenjem i priključenjem u gradski sistem kanalizacije;</li> <li>- kontrolom otpadnih voda iz turističkih i komunalnih objekata, koje moraju zadovoljiti standarde recipijenata i nivo kvaliteta;</li> <li>- kontrolom kvaliteta površinskih voda;</li> <li>- proglašavanjem zona sanitarne zaštite izvorišta Oko, Mlinski potok, Studenac, i uspostavljanjem nadzora u zonama zaštite vodoizvorišta i njihove neposredne okoline.</li> </ul> <p><b>Zaštita od buke</b></p> <p>S obzirom na turistički karakter naselja Ivan Do, vrijednost nivoa buke može biti povećana samo od saobraćaja koji će se odvijati mrežom lokalnih i internih saobraćajница.</p> <p>Zaštita od buke u životnoj sredini će se sprovoditi podizanjem pojaseva zelenila na ugroženim lokacijama.</p> <p><b>Zaštita šuma</b></p> <p>Dio zahvata Plana sa prirodnim šumskim i livadskim habitatima čini Zaštitni pojas koji je izdvojen u cilju njihove zaštite kao i radi spriječavanja, odnosno ublažavanja, spoljnjih negativnih uticaja na zaštićeno područje Nacionalnog parka "Durmitor".</p> <p>U cilju zaštite šuma predviđeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trajno očuvanje i unapredjenje šuma i šumskog zemljišta i njihove funkcije;</li> <li>- održivo i multifunkcionalno gospodovanje šumama;</li> <li>- očuvanje i unapredjenje biološke i pejzažne raznovrsnosti šuma;</li> <li>- sanitarna sjeća i mjere kojima se obezbijeduje prirodna obnova šuma;</li> <li>- sjeću šuma planirati i sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15) koje se odnose na doznaku i sjeću stabala;</li> <li>- zabrana krčenja šuma;</li> <li>- zabrana unošenja alohtonih vrsta i genetski modifikovanih organizama;</li> <li>- zabrana odlaganja otpada i zagadjivanje šuma na drugi način.</li> </ul> <p><b>Zaštita biodiverziteta</b></p> <p>U cilju očuvanja i zaštite biodiverziteta predviđeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formiranje zaštitnog pojasa uz granicu sa Nacionalnim parkom "Durmitor";</li> <li>- zabrana gradnje tj. promjene namjene površina u zaštitnom pojusu;</li> <li>- očuvanje cjelovitosti i karakteristike livada i pašnjaka u zaštitnom pojusu;</li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- očuvanje sadašnjih granica površina pod šumskom vegetacijom, njihovog sastava i strukture;</li> <li>- uspostavljanje strogih granica zona za izgradnju objekata;</li> <li>- maksimalno očuvanje i uklapanje vrijednih primjera drveća u zonama izgradnje u nova pejzažna rješenja;</li> <li>- zabrana unošenja alohtonih i invazivnih vrsta i genetski modifikovanih organizama;</li> <li>- zabrana upotrebe vještačkih dubriva;</li> <li>- saniranje erozije primjenom bioloških mjera uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta;</li> <li>- melioracione radove zatravljivanja manjih degradiranih površina vršiti bez razoravanja, sa umjerenom upotrebom dubriva, uz primjenu autohtonih trava;</li> <li>- izgradnja kanalizacione mreže u naselju i priključenje u gradski sistem kanalizacije;</li> <li>- osiguranje uslova za odvojeno prikupljanje i odlaganje otpada.</li> </ul> <p><b>Zaštita pejzaža</b></p> <p>Očuvanje predionih odlika vršiće se kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očuvanje prirodnih ekosistema, prirodne konfiguracije i strukture zemljišta, hidroloških pojava, karakterističnih vizura i elemenata kulturnog predjela;</li> <li>- funkcionalno zoniranje zelenih i slobodnih površina;</li> <li>- usklajivanje kompozicionog rješenja zelenila sa predionim specifičnostima;</li> <li>- arhitektonsko oblikovanje objekata prilagođeno postojećem ambijentu, u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima.</li> </ul>
--	--

9	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p><b>Uređenje urbanističke parcele</b></p> <p>Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u duhu planinskog područja Durmitora. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, uvažavajući prirodno nasljeđe. Preporuka Plana je da se urbanističke parcele ne ogradiju, ili da se primjenjuju drvene ili zelene ograde. Efekat ogradijanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uređenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Teren oko objekata, terase i druge površine treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.</p> <p><b>Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO), Zelenilo turističkih naselja (ZTN), Zelenilo kampova (ZK)</b></p> <p>Slobodne i zelene površine oblikovati u skladu sa predionim specifičnostima, kako ekološkim tako i ambijentalnim, kao i sa zahtjevima turističke ponude na način koji oslikava postojeći izgled predjela. Kroz pejzažno uređenje omogućiti sadejstvo prirode i izgrađenih struktura.</p> <p>Pri planiranju smještajnih turističkih objekata, voditi računa o uslovima koje diktiraju postojeće šumske sastojine odnosno njihovi djelovi i postojeće grupe drveća. Optimalnim uklapanjem izgrađenih struktura u ambijent, očuvati visok stepen ozelenjenosti parcela odnosno visoku zastupljenost zrelih stabala. Čista sječa stabala nije dozvoljena. U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi postojećem zelenilu.</p> <p>Pješačke staze prilagoditi karakteristikama terena i uklopiti u pejzaž. Prilikom njihove izgradnje, takođe je potrebno maksimalno očuvati postojeće rastinje.</p> <p>Nakon postavljanja podzemne instalacije (vodovod, kanalizacija, elektro i telekomunikacioni vodovi) obavezna je obnova uništenog biljnog pokrivača.</p> <p>Posebni uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kod individualnih stambenih objekata (mješovita namjena: vile, vikendice, privatni smještaj b&amp;b, ugostiteljstvo) kao i kod turističkog naselja (UP1), min. 40% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom,</li> <li>▪ U okviru auto kampova (UP20, UP119) min. 30% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom.</li> </ul> <p>Uslovi za uređenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ povezivanje zelenih površina u jedinstven sistem sa pejzažnim okruženjem,</li> <li>▪ maksimalno očuvati postojeću vegetaciju livada pašnjaka kao i postojeće drveće, a novoplanirane objekte inkorporirati između postojećih grupacija i pojedinačnih stabala drveća,</li> <li>▪ zaštita postojećeg drveća od građevinskih radova vrši se postavljanjem zaštitnih ograda u toku pripremних radova,</li> <li>▪ tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje,</li> <li>▪ očuvati prirodnu konfiguraciju terena,</li> <li>▪ koristiti isključivo autohtone biljne vrste,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zasade kompoziciono rješavati u slobodnom stilu podražavajući prirodne forme iz okolne vegetacije. Sadnju vršiti u grupama i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim grupacijama,</li> <li>▪ formiranje alpinuma,</li> <li>▪ obzbijediti potrebnu osunčanost objekata i nesmetano sagledavanje predionih vizura,</li> <li>▪ u okviru turističkog naselja i auto kampova predvidjeti platoe i sistem pješackih staza,</li> <li>▪ platoe i druge veće zastre površine u okviru turističkog naselja i auto kampova ozelenjeti soliternim stablima ili manjim grupama drveća; sadnju vršiti u zelenim trakama, u tvrdim zaštorima ili u dekorativnim posudama,</li> <li>▪ kod zatravljivanja manjih degradiranih površina, melioracione radove vršiti bez razoravanja, sa umjerenom upotrebom đubriva, uz primjenu autohtonih trava,</li> <li>▪ objekte parterne arhitekture projektovati u skladu sa principima arhitektonskog naslijeđa, sa autentičnim (kamen, drvo) i tehnički prilagođenim savremenim materijalima,</li> <li>▪ na platoima i duž staza postaviti klupe i potrebni mobilijar prilagođen planinskom ambijentu i planiranim sadržajima,</li> <li>▪ informativne table raditi od prirodnog materijala (drvo, kamen),</li> <li>▪ ogradijanje vršiti sa niskim drvenim/kamenim ogradama u skladu sa lokalnom arhitekturom,</li> <li>▪ duž saobraćajnica i parking prostora formirati drvorede zasade u skladu sa smjernicama datim za Zelenilo uz saobraćajnice,</li> <li>▪ zabrana upotrebe vještačkih đubriva,</li> <li>▪ koristiti školovane sadnice iz obližnjih rasadnika. Minimalna visina sadnica drvca iznosi 3 m.</li> </ul> <p><b>Prijedlog vrsta za ozelenjavanje</b></p> <p>Kod izbora sadnog materijala koristiti autohtone vrste u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima. Sadnice moraju biti zdrave, rasadnički pravilno odnjegovane.</p> <p>Opšti prijedlog sadnog materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Četinarsko drveće:</b> <i>Abies alba, Picea abies, Pinus silvestris, Taxus bacata.</i></li> <li>▪ <b>Listopadno drveće:</b> <i>Acer heldreichii, Betula alba, Fagus moesiaca, Sorbus aucuparia.</i></li> <li>▪ <b>Žbunaste vrste:</b> <i>Daphne blagayana, Daphne mezereum, Lonicera alpigena, Juniperus communis-intermedia, Juniperus sibirica, Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idea, Arctostaphylos uva-ursi, Salix grandifolia, Salix retusa, Ribes petraeum, Rosa pendulina.</i></li> <li>▪ <b>Zelaste biljke:</b> <i>Dianthus sanguineus, D. bertisceus, D. integer., Trollius europaeus, Narcissus radiiflorus, Leontopodium alpinum, Iris bosniaca, Lilium bosniacum, Linum capitatum, Euphorbia capitulata, Viola zoysii, Linaria alpina.</i></li> </ul>
--	---

10	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p><b>Zaštita kulturnih dobara</b></p> <p>Ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovjava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja. Prema članu 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ukoliko se, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova (pronalažač), dužan je da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prekine radove i obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;</li> <li>• Odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru;</li> <li>• Sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2;</li> <li>• Saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima. Izuzetno od tačke 3, pronalažač može pod kojim su otkriveni nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz tačke 2. Sve dalje obaveze Uprave i Investitora definisane su članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.</li> </ul>

11	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	<p><b>Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica</b></p> <p>Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja.</p> <p>U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8% ili,</p>

	ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju planirati pristup na drugi način. Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.
12	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b> /
13	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b> /
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b> /
15	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b> Planom je predviđena mogućnost fazne realizacije planiranih kapaciteta na urbanističkim parcelama. Fazna realizacija će se sprovoditi u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative.
16	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b> Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li> </ul>
17.2	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b> Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.3	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b> <b>SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b> -Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisanos planskim dokumentom <b>Državnom studijom lokacije „IVAN DO“ Opština Žabljak</b> – grafički prilog-Plan saobraćaja -. <ul style="list-style-type: none"> <li>-Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</li> <li>-Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</li> </ul> <p>Planirane saobraćajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica i dati su njihovi poprečnipresjeci. Prilikom izrade glavnih projekata saobraćajnica može doći do manjih korekcija u cilju uklapanja uposteće stanje i radi iznalaženja najboljih saobraćajnih rešenja.</p> <p>Date su i karakteristične kote ali su one orijentacione a konačne će biti definisane projektnom dokumentacijom.</p>
17.4	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	<b>Telekomunikaciona mreža</b> Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o elektronskim komunikacijama ( “Sl list CG”, br.40/13)</li> </ul>

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)
  - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)
  - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)
  - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)
- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <http://www.ekip.me/regulativa/>;
- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me> kao i
- adresu webportala <http://geoportal.ekip.me/> portala <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

### **Uklanjanje komunalnog otpada**

Prilikom upravljanja komunalnim otpadom, kao i drugim vrstama otpada, treba se rukovoditi principima Strategije upravljanja otpadom Crne Gore do 2030. godine, Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015.-2020. godina i Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list RCG“, br. 64/11, 39/16). Novim Državnim planom upravljanja otpadom za period 2014-2020. godine, definisan je tačan broj centara za obradu otpada, kao i ostalih infrastrukturnih objekata u Crnoj Gori (centri za prijem otpada, transfer stanice, postrojenja za povrat materijala, centri za obradu otpada, postrojenja za kompostiranje, skladišta građevinskog otpada i dr.).

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu održivog razvoja, kojim se obezbeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Korisnici prostora zone zahvata dužni su da primijene tehnološki postupak, koriste sirovine i druge materijale i organizuju uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak komunalnog otpada.

Kontejneri će biti postavljeni na proširenjima uz ivicu puta u naseljenom području. U okviru hotelskog kompleksa (parkinga) biće postavljena dva kontejnera u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom, isl.

Odvodenje otpada vršiće se specijalnim vozilima na sanitarnu deponiju u Žabljaku. Sakupljanje i transprt otpada je potrebno organizovati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Klimatska specifičnost ovog područja (zima koja u prosjeku traje više od 6 mjeseci) dodatno usložnjava posao sakupljanja i odvoza otpada, o čemu takođe treba voditi računa.

Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način.

U okviru planskog rješenja zahvata DSL, svim objektima je obezbijeden pristup sa kolskih saobraćajnica, uz koje će se, shodno smjernicama Lokalnog plana upravljanja otpadom, odrediti mjesta za odlaganje otpada.

Upravljanje otpadom odvijaće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom Žabljaka, kojim ce se definisati tačne lokacije kontejnera.

S obzirom da je ovim planom predložena izgradnja objekata, odnosno da će se prilikom pomenuih aktivnosti generisati količine građevinskog otpada, planom upravljanja građevinskim otpadom koji će sačiniti Investitor, definisati se obrada ovog građevinskog otpada, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Službeni list CG“, br. 64/11 i 39/16) i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, način i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Službeni list CG", broj 50/12).

17	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>
----	---

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.								
18	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>								
	/								
20	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>								
	<table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td><b>UP 128</b></td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>453 m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>0,4</td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	<b>UP 128</b>	Površina urbanističke parcele	453 m <sup>2</sup>	Maksimalni indeks zauzetosti	0,2	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,4
Oznaka urbanističke parcele	<b>UP 128</b>								
Površina urbanističke parcele	453 m <sup>2</sup>								
Maksimalni indeks zauzetosti	0,2								
Maksimalni indeks izgrađenosti	0,4								
	<table border="1"> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)</td><td>P pod objektom 91 m<sup>2</sup> BRGP 181 m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata</td><td><b>3 etaže</b>, ona može, u zavisnosti od konfiguracije terena, biti S+P+Pk , S+P+1 ili P+1+Pk</td></tr> <tr> <td>Maksimalna visinska kota objekta</td><td><b>Maksimalno dozvoljena visina objekta</b> mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova. <b>Najveća visina etaže</b> za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: -za garaže i tehničke prostorije do 3m - za stambene etaže do 3.5 m - za poslovne etaže do 4.5 m - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.</td></tr> </table>	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	P pod objektom 91 m <sup>2</sup> BRGP 181 m <sup>2</sup>	Maksimalna spratnost objekata	<b>3 etaže</b> , ona može, u zavisnosti od konfiguracije terena, biti S+P+Pk , S+P+1 ili P+1+Pk	Maksimalna visinska kota objekta	<b>Maksimalno dozvoljena visina objekta</b> mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova. <b>Najveća visina etaže</b> za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: -za garaže i tehničke prostorije do 3m - za stambene etaže do 3.5 m - za poslovne etaže do 4.5 m - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.		
Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	P pod objektom 91 m <sup>2</sup> BRGP 181 m <sup>2</sup>								
Maksimalna spratnost objekata	<b>3 etaže</b> , ona može, u zavisnosti od konfiguracije terena, biti S+P+Pk , S+P+1 ili P+1+Pk								
Maksimalna visinska kota objekta	<b>Maksimalno dozvoljena visina objekta</b> mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova. <b>Najveća visina etaže</b> za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: -za garaže i tehničke prostorije do 3m - za stambene etaže do 3.5 m - za poslovne etaže do 4.5 m - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.								
	<p><b>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovanje (na 1000 m<sup>2</sup>) ----- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm);</li> <li>- proizvodnja (na 1000 m<sup>2</sup>) ----- 10 pm (3-12 pm);</li> <li>- poslovanje (na 1000 m<sup>2</sup>) ----- 15 pm (5-20 pm);</li> <li>- trgovina (na 1000 m<sup>2</sup>) ----- 30 pm (20-40 pm);</li> <li>- hoteli (na 1000 m<sup>2</sup>) ----- 15 pm (10-20 pm);</li> <li>- restorani (na 1000 m<sup>2</sup>) ----- 60 pm (20-100 pm);</li> <li>- za sportske dvorane, stadione i sl. ( na 100 posjetilaca) -----12 pm.</li> </ul> <p>Prema PUP-u gornji normativi su predloženi za optimističku prognozu rasta stepena motorizacije, prema kojem će 2020.godine on iznositi oko 250pa/1000 stanovnika.</p> <p>Najmanje 5% parking mesta treba namijeniti licima sa posebnim potrebama (u skladu sa važećim pravilnikom).</p>								

## **Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja**

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekti se moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekata treba uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja.

Tradicionalna arhitektura Durmitorskog područja prepoznatljiva je po drvetu, kao osnovnom materijalu zidova i krovnog pokrivača. Magaze i sokle objekata se rade od kamena, na koje se polaže drvene grede zidova. Najprepoznatljiviji element Durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji sa kubusom prizemlja formira skladnu, proporcionalnu cjelinu. Krov je kosi, četvorovodni. Nagibi osnovnih krovnih ravnih su oko  $60^{\circ}$ , u nižim djelovima do  $45^{\circ}$ . Uže čeone strane krova su strmije, do  $80^{\circ}$ , a najprepoznatljiviji krovni pokrivač šindra.

Kod adaptacije postojećih objekata potrebno je zadržati postojeći gabarit u izvornoj formi, a radove izvoditi u skladu sa tradicionalnim principima, i od lokalnih materijala.

Kod rekonstrukcije postojećih objekata potrebno je očuvati i obnoviti tradicionalne elemente arhitekture i partera, uz prilagođavanje savremenim potrebama. Posebnu pažnju treba posvetiti rekonstrukciji krova, čija forma, nagib krovnih ravnih i krovni pokrivač treba da budu urađeni u skladu sa lokalnom tradicijom. Nadgradnja sprata se preporučuje u okviru postojećeg gabarita objekta, a dogradnja kao dodatni dio gabarita čija je visina za jednu etažu niža od visine samog objekta, koji može biti trijem iznad koga je terasa, terasa ispod koje su prostorije, ili prostorija sa kosim krovom koja može da bude stambeni prostor, apartmanski prostor, ostava, garaža ili sl.

Kod ponovne izgradnje hotela na mjestu hotela Durmitor neophodno je zadržavanje bitnih i karakterističnih elemenata spoljašnjeg izgleda starog objekta, budući da je, iako nije formalno zaštićen, prepoznat kao izuzetno vrijedan primjer regionalne graditeljske baštine.

Prilikom izgradnje novih objekata treba primijeniti odredjene tipološke odlike tradicionalne arhitekture.

Preporučuje se prilagodjavanje osnove objekta konfiguraciji terena, poštovanje tradicionalne arhitektonske kompozicije, oblika, dimenzija sa ciljem dobijanja homogene slike naselja. Prozore i vrata dimenzionirati prema klimatskim uslovima (uz osiguranje otvora za atraktivne vizure dimenzionirati otvore s ciljem štednje toplote/hladnoće i koristiti tradicionalnu stolariju).

Veće površine objekata koji su definisani na nekim urbanističkim parcelama rješavati kao kompozicije više volumena, čime se neće ugroziti tradicionalne stilske odlike.

## **Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti**

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode koriscenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom ( LED ), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca sa centralnog mesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina:

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije).



U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orientacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče topotni gubici.

Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim suncanim zastorima od materijala koji sprecavaju prođor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mјere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja

	<p>certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.</p> <p>Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora pvesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.</p> <p>Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.</p>
21	<p><b>DOSTAVLJENO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje</li> <li>- U spise predmeta</li> </ul>
22	<b>OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b> Vesko Dedeić
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>
24	<b>SEKRETAR</b> Sava Zeković
25	<b>PRILOZI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta;</li> </ul>

	certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.	
	Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.	
	Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.	
21	<b>DOSTAVLJENO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje</li> <li>- U spise predmeta</li> </ul>	
22	<b>OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Vesko Dedeić 
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	
24		<b>SEKRETAR</b> Sava Zeković  
25	<b>PRILOZI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta;</li> </ul>	

broj UP	post. površina UP (m <sup>2</sup> )	post. P pod obj. (m <sup>2</sup> )	post. sprat.	post. BGP (m <sup>2</sup> )	post. namjena površina (m <sup>2</sup> )	max. P pod obj. (m <sup>2</sup> )	max. sprat.	max. BGP (m <sup>2</sup> )	MN (m <sup>2</sup> )	br. smješt. jed.	br. korisn.	broj tur. lez.	IOK (m <sup>2</sup> )	indeksi	planirana intervencija
123	342				<b>MN</b>	68	3 etaze	137	137	1	4			0.2/0.4	novi objekat
124	412				<b>MN</b>	82	3 etaze	165	165	1	5			0.2/0.4	novi objekat
125	373				<b>MN</b>	75	3 etaze	149	149	1	4			0.2/0.4	novi objekat
126	348				<b>MN</b>	70	3 etaze	139	139	1	4			0.2/0.4	novi objekat
127	292				<b>MN</b>	58	3 etaze	117	117	1	3			0.2/0.4	novi objekat
128	453				<b>MN</b>	91	3 etaze	181	181	2	5			0.2/0.4	novi objekat
129	309				<b>MN</b>	62	3 etaze	124	124	1	4			0.2/0.4	novi objekat
130	317				<b>MN</b>	63	3 etaze	127	127	1	4			0.2/0.4	novi objekat
131	356				<b>MN</b>	71	3 etaze	142	142	1	4			0.2/0.4	novi objekat
132	574				<b>MN</b>	115	3 etaze	230	230	2	7			0.2/0.4	novi objekat
133	305				<b>MN</b>	61	3 etaze	122	122	1	3			0.2/0.4	novi objekat
134	457				<b>MN</b>	91	3 etaze	183	183	2	5			0.2/0.4	novi objekat
135	361				<b>MN</b>	72	3 etaze	144	144	1	4			0.2/0.4	novi objekat
136	444				<b>MN</b>	89	3 etaze	178	178	2	5			0.2/0.4	novi objekat
137	427				<b>MN</b>	85	3 etaze	171	171	1	5			0.2/0.4	novi objekat

državna studija lokacije:  
**IVAN DO**


<b>CAU</b> Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2013.g.
<b>MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</b>	godina izrade plana 2018.
državna studija lokacije: IVAN DO	štampljera
Plan	broj grafičkog prikaza <b>1.</b>
<b>Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata</b>	





državna studija lokacije:  
**I V A N D O**

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana : 2018.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmera
faza planskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	<b>Plan namjene površina</b>	<b>5.</b>



GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR  
 POSTOJEĆI OBJEKAT  
 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE  
 BROJ URBANISTIČKE PARCELE  
 UP124

#### NAMJENA POVRŠINA

	MJEŠOVITA NAMJENA
	TURIZAM T2 - TURISTIČKO NASELJE
	TURIZAM T3 - KAMP
	OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OBJEKTI ELEKTROENERGETSKE INFRAST.
	POLJOPRIVREDNA - PAŠNJACI
	POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA
	VODENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK
	ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE

#### SAOBRĀCAJ


	KOLSKA SAOBRĀCAJNICA
	TROTOAR
	BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
	KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
	PJEŠAČKE STAZE
	ŽIČARA IVAN DO - ŠTUOC
	KORIDOR ŽIČARE IVAN DO - ŠTUOC
	PLAVNE POVRŠINE





državna studija lokacije:  
IVAN DO

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana : 2018.
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmera
faza planinskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	Plan parcelacije, regulacije i nivelacije	broj grafičkog prikaza <b>6.</b>








državna studija lokacije:  
**IVAN DO**

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
narudžba	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana : 2018.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmjera
faza planskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	<b>Plan parcelacije, regulacije i nivелације</b> sa koordinatama prelomnih tačaka urbanističkih parcela	<b>6a.</b>



## LEGENDA

O-O-O-O-O GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO  
/363/ BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR

POSTOJEĆI OBJEKAT

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

BROJ URBANISTIČKE PARCELE

GRADEVINSKA LINIJA - GL1

KOORDINATE PRELOMNIH TAŽAKA  
URBANISTIČKE PARCELE

MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKATA

POLJOPRIVREDNA - PAŠNJACI

POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA


POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - LIVADE

VOĐENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK



PLAYNE POVRŠINE


ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA  
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE


SAORRAĆA.I











državna studija lokacije:  
IVAN DO

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-356 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana: 2018.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmjer
faza planskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	<b>Plan parcelacije, regulacije i nivелације</b> sa koordinatama prelomnih tačaka građevinskih regulacionih linija	<b>6b.</b>



## LEGENDA

○○○○○ GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVANDO  
1963 BROJ GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR

POSTOJEĆI OBJEKAT

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

— — — — GRAĐEVINSKA LINIJA - GL.1

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GRAĐEVINSKE LINIJE

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA REGULACIONE LINIJE

3 etaže MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKATA

1770 POLJOPRIVREDNA - PAŠNJACI

119 ○ POVRŠINE SPECIJALNE NAMENE - ŠUMA

POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - LIVADE

17 VODENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK


PLAVNE POVRŠINE

ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA  
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽICARE  
Z1

SAOBRAĆAJ

— — — — KOLSKA SAOBRAĆAJNICA





Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija

Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija

Line	Start	End	Length	Color	Notes
89	6589613.55	4779504.40	147	4779524.00	L30
90	6589617.88	4779545.42	240	4779519.57	G31
91	6589618.40	4779557.63	241	4779587.13	C32
92	6589618.56	4779565.43	242	4779588.01	4779582.47
93	6589619.27	4779564.26	243	4779590.84	4779584.17
94	6589619.11	4779465.91	244	4779595.25	4779584.21
95	6589619.55	4779480.25	245	4779599.15	4779589.25
96	6589619.55	4779519.40	246	4779585.21	4779584.25
97	6589622.68	4779511.18	258	4779579.56	4779565.45
98	6589603.87	4779511.80	259	4779560.42	4779560.42
99	6589613.14	4779531.04	260	4779579.11	4779579.20
100	6589611.33	4779511.35	261	4779582.97	4779582.89
101	6589613.15	4779511.35	262	4779583.67	4779583.56
102	6589613.15	4779526.57	263	4779589.82	4779582.89
103	6589613.15	4779538.79	264	4779589.64	4779582.76
104	6589601.05	4779511.20	265	4779589.64	4779582.76
105	6589601.15	4779511.20	266	4779587.17	4779582.70
106	6589601.15	4779511.20	267	4779589.60	4779582.90
107	6589617.57	4779569.20	268	4779589.60	4779582.90
108	6589619.42	4779564.86	269	4779589.60	4779582.90
109	6589619.42	4779565.04	270	4779589.60	4779582.90
110	6589644.75	4779564.39	271	4779589.60	4779582.90
111	6589616.69	4779535.91	272	4779589.60	4779582.90
112	6589618.13	4779538.69	273	4779589.60	4779582.90
113	6589619.42	4779510.27	274	4779589.60	4779582.90
114	6589619.57	4779547.13	275	4779589.60	4779582.90
115	6589618.87	4779542.80	276	4779589.60	4779582.90
116	6589617.11	4779563.13	277	4779589.60	4779582.90
117	6589617.11	4779541.14	278	4779589.60	4779582.90
118	6589644.86	4779541.82	279	4779589.60	4779582.90
119	6589618.22	4779555.46	280	4779589.60	4779582.90
120	6589602.57	4779552.25	281	4779589.60	4779582.90
121	6589601.32	4779565.99	282	4779589.60	4779582.90
122	6589601.56	4779542.57	283	4779589.60	4779582.90
123	6589657.85	4779544.44	284	4779589.60	4779582.90
124	6589613.06	4779526.61	285	4779589.60	4779582.90
125	6589613.06	4779523.51	286	4779589.60	4779582.90
126	6589613.16	4779527.50	287	4779589.60	4779582.90
127	6589613.16	4779511.99	288	4779589.60	4779582.90
128	6589602.97	4779511.95	289	4779589.60	4779582.90
129	6589602.97	4779582.79	290	4779589.60	4779582.90
130	6589602.97	4779582.79	291	4779589.60	4779582.90
131	6589677.95	4779582.44	292	4779589.60	4779582.90
132	6589662.62	4779568.40	293	4779589.60	4779582.90
133	6589658.46	4779579.98	294	4779589.60	4779582.90
134	6589578.82	4779574.28	295	4779589.60	4779582.90
135	6589579.83	4779537.33	296	4779589.60	4779582.90
136	6589576.28	4779535.80	297	4779589.60	4779582.90
137	6589576.68	4779537.50	298	4779589.60	4779582.90
138	6589605.55	4779581.96	299	4779589.60	4779582.90
139	658962.79	4779582.79	300	4779589.60	4779582.90
140	658962.62	4779568.40	301	4779589.60	4779582.90
141	658961.64	4779539.63	302	4779589.60	4779582.90
142	658961.66	4779510.40	303	4779589.60	4779582.90
143	658964.46	4779517.37	304	4779589.60	4779582.90
144	658964.62	4779372.65	305	4779589.60	4779582.90
145	6589653.33	4779357.50	306	4779589.60	4779582.90
146	6589650.31	477931.98	307	4779589.60	4779582.90
147	658964.98	477931.04	308	4779589.60	4779582.90
148	658965.60	477939.05	309	4779589.60	4779582.90
149	658961.79	477939.95	310	4779589.60	4779582.90
150	658961.79	477937.34	311	4779589.60	4779582.90
151	658961.80	477931.11	312	4779589.60	4779582.90
152	658961.80	477931.11	313	4779589.60	4779582.90
153	658961.80	477938.68	314	4779589.60	4779582.90
154	658961.80	477937.34	315	4779589.60	4779582.90
155	658961.80	477934.87	316	4779589.60	4779582.90
156	658961.80	477934.87	317	4779589.60	4779582.90
157	658961.80	477934.87	318	4779589.60	4779582.90
158	658961.80	477934.87	319	4779589.60	4779582.90
159	6589605.33	4779369.04	320	4779589.60	4779582.90
160	658961.85	4779372.80	321	4779589.60	4779582.90
161	658961.85	4779372.80	322	4779589.60	4779582.90
162	658961.85	4779372.80	323	4779589.60	4779582.90
163	658961.85	4779372.80	324	4779589.60	4779582.90
164	658961.85	4779372.80	325	4779589.60	4779582.90
165	658961.85	4779372.80	326	4779589.60	4779582.90
166	658961.85	4779372.80	327	4779589.60	4779582.90
167	658961.85	4779372.80	328	4779589.60	4779582.90
168	658961.85	4779372.80	329	4779589.60	4779582.90
169	658961.85	4779372.80	330	4779589.60	4779582.90
170	658961.85	4779372.80	331	4779589.60	4779582.90
171	658961.85	4779372.80	332	4779589.60	4779582.90
172	658961.85	4779372.80	333	4779589.60	4779582.90
173	658961.85	4779372.80	334	4779589.60	4779582.90
174	658961.85	4779372.80	335	4779589.60	4779582.90
175	658961.85	4779372.80	336	4779589.60	4779582.90
176	658961.85	4779372.80	337	4779589.60	4779582.90
177	658961.85	4779372.80	338	4779589.60	4779582.90
178	658961.85	4779372.80	339	4779589.60	4779582.90
179	658961.85	4779372.80	340	4779589.60	4779582.90
180	658961.85	4779372.80	341	4779589.60	4779582.90
181	658961.85	4779372.80	342	4779589.60	4779582.90
182	658961.85	4779372.80	343	4779589.60	4779582.90
183	658961.85	4779372.80	344	4779589.60	4779582.90
184	658961.85	4779372.80	345	4779589.60	4779582.90
185	658961.85	4779372.80	346	4779589.60	4779582.90
186	658961.85	4779372.80	347	4779589.60	4779582.90
187	658961.85	4779372.80	348	4779589.60	4779582.90
188	658961.85	4779372.80	349	4779589.60	4779582.90
189	658961.85	4779372.80	350	4779589.60	4779582.90
190	658961.85	4779372.80	351	4779589.60	4779582.90
191	658961.85	4779372.80	352	4779589.60	4779582.90
192	658961.85	4779372.80	353	4779589.60	4779582.90
193	658961.85	4779372.80	354	4779589.60	4779582.90
194	658961.85	4779372.80	355	4779589.60	4779582.90
195	658961.85	4779372.80	356	4779589.60	4779582.90
196	658961.85	4779372.80	357	4779589.60	4779582.90
197	658961.85	4779372.80	358	4779589.60	4779582.90
198	658961.85	4779372.80	359	4779589.60	4779582.90
199	658961.85	4779372.80	360	4779589.60	4779582.90
200	658961.85	4779372.80	361	4779589.60	4779582.90
201	658961.85	4779372.80	362	4779589.60	4779582.90
202	658961.85	4779372.80	363	4779589.60	4779582.90
203	658961.85	4779372.80	364	4779589.60	4779582.90
204	658961.85	4779372.80	365	4779589.60	4779582.90
205	658961.85	4779372.80	366	4779589.60	4779582.90
206	658961.85	4779372.80	367	4779589.60	4779582.90
207	658961.85	4779372.80	368	4779589.60	4779582.90
208	658961.85	4779372.80	369	4779589.60	4779582.90
209	658961.85	4779372.80	370	4779589.60	4779582.90
210	658961.85	4779372.80	371	4779589.60	4779582.90
211	658961.85	4779372.80	372	4779589.60	4779582.90
212	658961.85	4779372.80	373	4779589.60	4779582.90
213	658961.85	4779372.80	374	4779589.60	4779582.90
214	658961.85	4779372.80	375	4779589.60	4779582.90
215	658961.85	4779372.80	376	4779589.60	4779582.90
216	658961.85	4779372.80	377	4779589.60	4779582.90
217	658961.85	4779372.80	378	4779589.60	4779582.90
218	658961.85	4779372.80	379	4779589.60	4779582.90
219	658961.85	4779372.80	380	4779589.60	4779582.90
220	658961.85	4779372.80	381	4779589.60	4779582.90
221	658961.85	4779372.80	382	4779589.60	4779582.90
222	658961.85	4779372.80	383	4779589.60	4779582.90
223	658961.85	4779372.80	384	4779589.60	4779582.90
224	658961.85	4779372.80	385	4779589.60	4779582.90
225	658961.85	4779372.80	386	4779589.60	4779582.90
226	658961.85	4779372.80	387	4779589.60	4779582.90
227	658961.85	4779372.80	388	4779589.60	4779582.90
228	658961.85	4779372.80	389	4779589.60	4779582.90
229	658961.85	477			

državna studija lokacije:  
IVAN DO

obradavač plana:	Odluka o donošenju plana: Br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naučnjak:	gradina izrade plana: 2018.
nativ planinskog dokumenta:	Rednina
čas publikovanja dokumenta:	1:1000
nativ geografskog prikaza:	broj geografskog prikaza
	7.

**CAU**


Centar za Arhitekturu i Urbanizam

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Državna studija lokacije: IVAN DO

Plan

Plan saobraćajne infrastrukture



## LEGENDA

O-O-O-O-O GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO  
1963 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR  
POSTOJEĆI OBJEKAT


GRANICA URBANISTIČKE PARCELE  
BROJ URBANISTIČKE PARCELE  
UP124

### NAMJENA POVРŠINA

POLJOPRIVREDNA - PAŠNJACI



POVРŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA  
POVРŠINE SPECIJALNE NAMJENE - LIVADE



VODENE POVРŠINE - JEZERSKI POTOK  
PLAVNE POVРŠINE



ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA  
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE  
Z1

### SAOBRАČAJ

KOLSKA SAOBRАČAJNICA



TROTOAR




BICIKLističKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO  
KOLSKO-PJEŠАCKE Povрšine




PJEŠАCKE STAZE  
ŽIČARA IVAN DO - ŠTUOC





KORIDOR ŽIČARE IVAN DO - ŠTUOC  
1.422,00 KOTA SAOBRАČAJNICE  
1a 1a POPREČNI PRESJEK SAOBRАČAJNICE





Poprečni presjeci:





državna studija lokacije:  
IVAN DO

odredioč plana:	Odluka o donošenju plana: br. 07-356 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
izdajac:	godina izrade plana: 2018.
naslov planovitog dokumenta:	Razvoja
izvršni planoviti dokument:	1:1000
razred grafičkog prikaza:	troj grafički prikaz
	<b>8.</b>



## LEGENDA

○-○-○-○-○-○-○	GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
	BROJ GRANICA KATASTARSKE PARCELE
—	GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
	POSTOJEĆI OBJEKAT
—	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
—	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
UP124	ZONA U OKIRU KOJE JE PLANIRANA IZGRADNJA DONJE STANICE ŽICARE
ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA	
—	POSTOJEĆI ELEKTROVOD 10 kV
—	PLANIRANI ELEKTROVOD 10 kV
—	PLANIRANI ELEKTROVOD 0,4 kV
—	POSTOJEĆA TRANSFORMATORSKA STANICA
—	PLANIRANA TRANSFORMATORSKA STANICA
—	ZONA TRFO REONA
—	OZNAKA TRFO REONA
NKRO	
PMO	
SAOBRĀCAJ	
—	KOLSKA SAOBRĀCAJNICA
—	TROTOAR
—	BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
	PJEŠACKE STAZE
	ŽIĆARA IVAN DO - ŠTUOC
	KORIDOR ŽICARE IVAN DO - ŠTUOC



## LEGENDA


O-O-O-O-O	GRANICA DRŽAVNE STUDIE LOKACIJE IVAN DO
150J	BRUJI GRANICA KATASTARSKE PARCELE
	GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
	POSTOJECI OBJEKAT
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
Z1	ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIĆARE
<b>ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA</b>	
	POSTOJECI ELEKTROVOD 10 kV
	PLANIRANI ELEKTROVOD 10 kV
	PLANIRANI ELEKTROVOD 0,4 kV
TS	POSTOJECA TRANSFORMATORSKA STANICA
TS	PLANIRANA TRANSFORMATORSKA STANICA
	ZONA TRFO REONA
	OZNAKA TRFO REONA
NKRO	
PMO	
<b>SAOBRAĆAJ</b>	
	KOLSKA SAOBRAĆAJNICA
	TROTOAR
	BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
	PJEŠAČKE STAZE
	ŽIĆARA IVAN DO - ŠTUOC
	KORIDOR ŽIĆARE IVAN DO - ŠTUOC





državna studija lokacije:  
IVAN DO

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-1566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana : 2018.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmjer
faza planskog dokumenta	Plan	1:1.000
naziv grafičkog prikaza	Plan elektronskih komunikacija	9.



## LEGENDA

O-O-O-O-O GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO

156,5 BRUJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR

POSTOĆI OBJEKAT

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

BROJ URBANISTIČKE PARCELE

UP124

Z1 ZONA U OKIRU KOJE JE PLANIRANA

IZGRADNJA DONJE STANICE ŽICARE

## ELEKTRONSKIE KOMUNIKACIJE

POSTOĆI TK PODZEMNI VOD

POSTOĆE TK OKNO

PLANIRANI TK PODZEMNI VOD -4 PVC CLEVI 110mm

PLANIRANO TK OKNO

## SAOBRAĆAJ

KOLSKA SAOBRAĆAJNICA

TROTOAR

BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO

PJEŠAČKE STAZE

ŽICARA IVAN DO - ŠTUOC


KORIDOR ŽICARE IVAN DO - ŠTUOC





državna studija lokacije:  
**IVAN DO**

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana : 2018.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmjera
faza planskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	<b>Plan hidrotehničke infrastrukture</b>	<b>10.</b>



## LEGENDA

○○○○○○ GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO  
/ / / / / / BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE  
GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR  
POSTOЈECI OBJEKAT

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

BROJ URBANISTIČKE PARCELE

Z1 ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA

IZGRADNJA DONJE STANIČE ŽIĆARE

VODENE Površine - JEZERSKI POTOK

PLAVNE površine

## HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

POSTOЈECI VODOVOD

POSTOЈECI VODOVOD - ZA UKIDANJE

PLANIRANI VODOVOD

POSTOЈECΑ FEKALNA KANALIZACIJA

POSTOЈECΑ FEKALNA KANALIZACIJA - ZA UKIDANJE

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANA KANALIZACIONA PUMPNA STANICA

## SAOBRAЋAJ

KOLSKA SAOBRAЋAJNICA


TROTOAR

BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO

PJEŠACKE STAZE

ŽIĆARA IVAN DO - ŠTUOC


KORIDOR ŽIĆARE IVAN DO - ŠTUOC





državna studija lokacije:  
**IVAN DO**

obradivač plana:	Odлуka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac:	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
naziv planskog dokumenta:	Državna studija lokacije: IVAN DO
faza planskog dokumenta:	Plan
naziv grafičkoga prikaza:	<b>Plan pejzažnog uređenja</b>



O-O-O-O-O	GRANICA DRŽAVNE STUDIE LOKACIJE IVAN DO f/867	Z1	ZONA GRADNJE OBJEKTA ŽIĆARE
	BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE		
	GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR		
	POSTOJECI OBJEKAT		
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE		
UP124	BROJ URBANISTIČKE PARCELE		
	NAMJENA POVRŠINA		
	(PD) POLJOPRIVREDNA - PAŠNJACI		KOLSKA SAOBRAĆAJNICA
	(VPš) VODENE I PLAVNE POVRŠINE		TROTOAR
	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE (PU)		BICIKLISTIČKA STAZA
			ŽABLJAK - CRNO JEZERO
	POVRŠINE JAVNE NAMJENE (PJJ)		KOLSKO-PJEŠĀKE POVRŠINE
	Zelenilo uz saobraćajnice		PJEŠĀCKE STAZE
			X ŽIĆARA IVAN DO - ŠTUOC
			KORIDOR ŽIĆARE IVAN DO - ŠTUOC
	ZO	POVRŠINE OGRAĐIVANE NAMJENE (PUO)	Zelenilo individualnih stambenih objekata
	ZN		Zelenilo turističkih naselja
	ZK		Zelenilo kampova
	ZP	POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE (PUS)	Zaštitni pojasevi
	ZIK		Zelenilo infrastrukture





